

# SESWANA BUKATIRO

Buka  
2

Kgweditharo 2




basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

# Mophato R **BUKATIRO 2**

Leina:

Tlelase:




Rainbow  
WORKBOOKS

SESWANA  
GRADE R – BOOK 2  
TERM 2  
ISBN 978-1-4315-0707-8  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
9th Edition



9 781431 507078





Mme Angie Motsheka,  
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,  
Motlatsatonakgolo ya  
Thutotheo

Mo dingwageng tse tsa Kamogelo (Mophato R) Dibukatiro tsa Rainbow di bopa karolo ya togamaano ya Lefapha la Thutotheo ya go rotloetsa tiragatso ya sekolo ya bana ba Afrika Borwa. Ditlholtlhomisi di supa gore ngwaga mongwe le mongwe o bana ba fiwang ditirwana tse di ba rotloetsang e bile di ba tlhotlheletsa pele ba ya kwa Mophatong wa 1. ba dira botoka mo dithutong tsa dingwaga tse di latelang – ke gore, mo dikolong tsa bona tsa poraemari le tsa sekontari. Ke ka moo go gatelelwang thuto ya Mophato wa R jaana.

Kharikhulamo ya Seemo sa Motheo e batla gore barutwana ba Mophato wa R ba fiwe tshono ya go godisa bokgoni jwa bona jwa pele ga go buisa, pele ga go kwala le pele ga matesisi le go tlhalosa bokgoni jo ba tlaa bo tlhokang gore ba nne le motheo o o tsepameng wa thuto gore go tle go nne bonolo mo go bona go ithuta mo Mophatong wa 1 le mo go e e latelang.

Ka jalo, dibukatiro tsa Mophato wa R di ikaeletse go thusa bana mo go godiseng bokgoni jo le mareo a tshimologo a botlhokwa a ba tlaa a tlhokang go bopa motheo o o tsepameng wa go ithuta. Di tletse ka ditshono tse di ka thusang bana go godisa le go ikatisa tebang le bokgoni jo ba tlaa ba baakanyetsang sekolo se se tlhwaafetseng.


Pele bana ba ithuta go buisa ka tlhwaafalo ba tshwanetse go itse go tshwara buka le go phutholola ditsebe tsa yona, le go tlhaloganya gore dibuka di bereka jang le gore di dirisiwa jang. Ba tshwanetse go tlhaloganya kgolagano fa gare ga mafoko le ditshwantsho tse di mo bukeng le go lemoga gore mafoko a a mo tsebeng a bopiwa ke medumo le gore a na le bokao. Fela jalo, pele bana ba ithuta go kwala, ba tshwanetse go tlhabolola tiriso ya dirwe tsa mmele, go ikatisa go bopa dibopego mme morago ba tswelela pele go bopa ditlhaka. Tse ke jona bokgoni jo dibukatiro tse di ikaeletseng go bo godisa le go bo tlhabolola.

Re a itse gore bana botlhe ga ba ithute ka lebelo le le tshwanang, mme dibukatiro tsa Mophato wa R di kgontsha barutabana go bereka go ya ka lebelo la morutwana mongwe le mongwe, mme fa go tlhogega morutabana a ka boela morago a bo a ya kwa pele mo bukeng go tsamaelana le kgolo ya ngwana. Ditirwana di tlaa thusa barutabana go lemoga makoa a bana ba nang le ona gore makoa a a baakangwe pele ngwana a simolola sekolo se se tlhwaafetseng.


Dibukatiro di tsolotanya thuto ya Puo. Matesisi le Bokgoni jwa Botshelo go ya ka merero e le 20 di dirisa boitumediso le mekgwa e e jesang monate go ngoka maikutlo le theetso ya barutwana. Re solo fela gore barutwana ba gago ba tlaa itumelela go dira ditirwana tsa dibukatiro tse fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana wa bona o tlaa abelana kgotsa wa thusana le bona mo boithabisong jwa bona.



Dipalo



Dibopego le Mebala



Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa  
© Department of Basic Education  
Ninth edition 2019

ISBN 978-1-4315-0707-8

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.


This book may not be sold.



# Mophato R

## GOLAGANTSWE

- ★ Puogae
- ★ Matesisi
- ★ Bokgoni jwa Botshelo



ya Setswana

1	Kwa gae.....	2
2	Go babalesega .....	14
3	Lelapa la me .....	24
4	Ka ga me.....	34
5	Maemo a bosa .....	42



Ditaelo tsa mesego (tse-di-segeletsweng)  
di kwa morago ga buka.



### Go Morutabana:

Barutwana ba tshwanetse go ikatisetsa tiro ya bona pele ba leka go fetsa ditirwana tse di mo dibukatirong.  
Go fa sekao:

- Fa e le gore barutwana ba tshwanetse go sekeletsa karabo e e nepagetseng, sa ntlha ba beye setshwai mo karabong e e nepagetseng. Morago ba tshwanetse go netefatsa le morutabana gore a e nepagetse pele ba e kwala mo dibukeng tsa bona.
- Fa tirwana e batla gore barutwana ba gatise sengwe, sa ntlhaba e gatise pele ka menwana ya bona pele ba e gatisa ka pene kgotsa phensele.



Ela tlhoko tsweetswee: Barutwana botlhe ba mo dikgatong tse di farologaneng tsa go gola. Fa o bona gore barutwana ba bangwe ba tlhoka go katisa bokgoni jwa bona jwa tiriso ya dithwe, sa ntlha ba letle go go ikatisetsa tiro yabona mo dibukeng tse di thadilweng mela go fitlha ba kgona go kwala mo dibukatirong tsa bona.



# SETSWANA

Buka

2

Kgweditharo 2




## Kwa gae



A re bueng



Lebelela maemo a bosa mo  
setshwantshong sengwe le sengwe  
mme morago o tlhophe ditikara tse di  
nepagetseng go bontsha gore o tshwanetse  
go apara eng famaemo a bosa a  
eme jaana.

Kgomaretsa  
dikgomaretswi (ditikara)  
mo diphalheng tse di  
nepagetseng





Leina la  
me ke:






Are kwaleng

Phepafatsa phaposi e. Dirisa ditikara mme o beye ditshamekisi mo lebokosong, diaparo mo khabotong mme dijo o di beye mo setsidifatsing. Re simolotse go go thusa mme o tshwanetse go paka tse di setseng

lebokoso la  
ditshamekisi



khateboto






1.2



Kgomaretsa  
dikgomaretswi (ditikara)  
mo diphatlheng tse di  
nepagetseng

setsidifatsi



Morutabana: Saena

Letlha



I.3

## Kgwedi tharo 2 – Béke I-5



A re buiseng

Bua gore setshwantsho sengwe le sengwe ke eng. Reetsa medumo mme o bue gore ke goreng modumo wa bofelo mo moleng mongwe le mongwe o farologana. Morago o sege ditshwantsho tse go tswa mo mesegong (tse-di-segeletsweng) mme o di nyalyane.




b



A re direng

Dirisa mebala e e farologaneng mme o thusen  
ngwana mongwe le mongwe go ya gae ka  
pabalesego.



Morutabana: Saena

Letlha

7




Kgweditharo 2 – Beké 1-5

1.5




A re kwaleng

Gatisa tlhaka ka monwana. Simolola kwa  
leronthoronthong mme o dikologe.



Gatisa dinoga go bopa **S**.



Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara go bontsha tiro e ntle.





A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **S** mme o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.



sekolo



dikausu



setofo

seme



sethunya

seipone




## Kgweditharo 2 – Beké 1-5

1.7






A re baleng

Tshwaya diboloko tse di nang le dilo tse 4 mo go tsona.  
Opa diatla tsa gago gangwe fa o bona selo sengwe le sengwe.



Ikatise go kwala dipalo.






1.8

Leina la  
me ke:

A re kwaleng

Gatisa mme o tshasa karolo e nngwe ya setshwantsho.



Morutabana: Saena

Letlha



1.9



Are opeleng



## Ke ona mokgwa o

Ke ona mokgwa o re tlhatswang diaparo  
tsa rona,

Re tlhatswa diaparo, re tlhatswa diaparo,  
Ke ona mokgwa o re tlhatswang diaparo,  
Mo mesong ka Mosupologo.

Ke ona mokgwa o re sidilang diaparo,  
Re aena diaparo, re sidila diaparo,  
Ke ona mokgwa o re sidilang diaparo,  
Mo mesong ka Labobedi.

Ke ona mokgwa o re feelang lebala,  
Re feela lebala, re feela lebala,  
Ke ona mokgwa o re feeling lebala,  
Mo mesong ka Laboraro.





Ke ona mokgwa o re tlhatswang dipitsa,  
Re tlhatswa dipitsa, re tlhatswa dipitsa,  
Ke ona mokgwa o re tlhatswang dipitsa,  
Mo mesong ka Labone.



Ke ona mokgwa o re phefafatsang ntlo,  
Re phefafatsa ntlo, re phefafatsa ntlo,  
Ke ona mokgwa o re phefafatsang ntlo,  
Mo mesong ka Labotlhano.

Ke ona mokgwa o re bakang dikuku,  
Re baka dikuku, re baka dikuku,  
Ke ona mokgwa o re bakang dikuku,  
Mo mesong ka Lamatlhato.

Ke ona mokgwa o re yang kwa kerekeng,  
Re ya kwa kerekeng, re ya kwa kerekeng,  
Mo mesong ka Latshipi.



Are bueng



Bua ka ga ditiro tse o  
di dirang kwa gae.



1.10



A re direng

Kgomaretsa ditikara mo mafelong a a  
nepagetseng mo lebokosong.

Kgomaretsa  
dikgomaretswi (ditikara)  
mo diphatlheng tse di  
nepagetseng

mo godimo

ka mo gare

fa pele

fa thoko

Leina la  
me ke:

Morutabana: Saena

Letlha

13



## Go babalesega



Pabalesego mo gae





A re bueng

Lebelela ditikara  
mme o bue gore o  
tshwanetse go dira  
eng ka dilo tse go  
nna o babalesegile.



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue gore bana ba ba dira eng se se kotsi.  
Bay a setikara go bontsha gore ke sefe se ba se dirang se se sa  
bolokesegang.

Ke eng se o se dirang kwa gae se se sa bolokesegang?

Ke eng se o se dirang kwa ntle ga legae fa o tshameka se se sa  
babalesegang?



Kgomaretsa  
dikgomaretswi (ditikara)  
mo diphatlheng tse di  
nepagetseng.




Kgweditsharo 2 – Beké 1-5





A re kwaleng


# a



Gatisa tlhaka ka monwana. Simolola kwa leronthoronthong mme o dikologe.



Gatisa tlhaka.






2.2



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka a mme o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.



a pole




apaya



bola



kwala




loga



tala bogala

Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara mabapi le tiro e ntle.



17

Morutabana: Saena

Letlha



Kgwedi tharo 2 – Béke 1-5

2.3




A re direng

Mebala ya diroboto:  
Kgomaretsa ditikara mo robotong.  
tshasa roboto yotlhe.



A re bueng

Bolelela tsala ya gago gore matshwao  
a a kaya eng.



2.4



A re direng

Morutabana wa gago o tla go thusa go kwala nomore ya mogala ya motsadi wa gago mo phatlheng e. Kopololela dinomore mo dibolokong tse di latelang.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

dumela





## Pabalesego kwa ntle



A re bueng

Bua ka ga gore ke eng go sa babalesega go tshamekela mo mafelong a.





Kgweditharo 2 – Bekel 1-5





2.5




A re baleng

Peba e batla manathwana a 5 a tshisi. Sekeletsa palo e e nepagetseng mme o gatise palo eo.





5

Mmutlanyana o batla digwete di le 5. Sekeletsa palo e e nepagetseng mme o gatise palo eo.




5

Mosetsana o batla dikuku di le 5. Sekeletsa palo e e nepagetseng mme o gatise palo eo.



5

Ikatise go kwala dipalo.








2.6



A re baleng

Bala dilo tse di mo lebokosong. Bua gore ke lebokoso lefe le le nang le tse  
dintsinyana le gore ke lefe le le nang le di le mmalwanyana fela.



A re kwaleng

Batla mme o sekeletse ditshwantsho tse di tshwanang le  
ditshwantsho tse di mo lebokosong la ntsha.



21



2.7

Kgweditharo 2 – Bekel 1-5



A re kwaleng


Gatisa a le s.



A re kwaleng

Bopa mafoko a a simololang ka s kgotsa a.

Gatisa tlhaka e e nepagetseng.









2.8



A re baleng

Bala gore go na le diphologolo di le kae mo moleng mongwe le mongwe.  
Morago o khalare maronthorontho o bo o gatisa palo.



3

# Lelapa la me

Kgweditharo 2 – Beke 6-10



Kgomaretsa  
dikgomaretswi (ditikara)  
mo diphatheng tse di  
nepagetseng.







Leina la  
me ke:



A re bueng

Lebelela setshwantsho o bo o bua gore  
ke batho bafe ba ba mo lelapeng le.  
Bua ka ga lelapa la gaeno.  
O na le bokgaitsadi le bomorwarraago  
ba le bakae?






3.I



A re direng

Thala setshwantsho sa lelapa la gaeno mme morago  
o bolelele tsala ya gago gore motho mongwe le  
mongwe yo o mo setshwantshong ke mang.



Leina la  
me ke:







3.2



A re kwaleng

Golaganya maronthorontho. Morago o a tshasa.



Morutabana: Saena

Letlha

27




Kgweditharo 2 – Beke 6-10

3.3





A re kwaleng

# t



# tamati

Gatisa tlhaka ka monwana. Simolola kwa leronthoronthong mme o dikologe.



Gatisa tlhaka.

# t







3.4



Are kwaleng

Tlatsa tlhaka **t** mme o reetse modumo fa o ntse o dumisetsa mafoko  
kwa godimo.

tautenesetentetopotafoletonki

Kwala leina la gago, mme morago o kgomaretse setikara go bontsha gore o dirile tiro e ntle.



## Kgweditharo 2 – Beke 6-10

3.5



Thala mola go golaganya ditshwantsho le palo e e nepagetseng.

Morago o gatise palo.

Dirisa menwana ya gago go bontsha palo nngwe le nngwe


3.6



A re kwaleng

Sega maleane (phazele) mme o a beye mmogo gape.





3.7





A re baleng

Nomora mme o tshasa:


Kgomaretsa ditikara go feleletsa seboko se.

Kgomaretsa  
dikgomaretswi (ditikara)  
mo diphatlheng tse di  
nepagetseng.



A re kwaleng

Jaanong dirisa ditikara tsa  
gago tsa dibopego mme o  
itirele setshwantsho sa gago.



Morutabana: Saena

Letlha

33

4




# Ka ga me




Kgomaretsa  
dikgomaretswi (ditikara)  
mo diphatlheng tse di  
nepagetseng.






latswa



bona



nkgelela



reetsa







utlwela



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue ka ga se bana ba se dirang.  
Supa bana ba ba nkgelelang, reetsang, lebelelang le ba ba latswang.




35







## Kgweditharo 2 – Beke 6-10

4.



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho tse.  
Thala mola go golaganya mpho le lebokoso.



## 4.2




Leina la  
me ke:



A re direng

Se dira modumo ofe?

Dira modumo morago o sekeletse dilo tse di dirang modumo o o  
kwa godimo.





Kgweditharo 2 – Beke 6-10



4.3




A re kwaleng

# p

Gatisa tlhaka ka monwana. Simolola kwa leronthoronthong mme o dikologe.



Gatisa tlhaka.





4.4



Are kwaleng

Tlatsa tlhaka p mme o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko  
kwa godimo.



p itsa




p odi



p ente


2

p edi



p ere

Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara go bontsha tiro e ntle.



39



















## Kgweditharo 2 – Beke 6-10

4.5




A re baleng

Bala dilo tse mme o khalare palo e e nepagetseng ya maronthorontho.  
Morago o gatise palo e e nepagetseng.









4.6



A re baleng

Gatisa palo. Morago o khalare palo e e nepagetseng ya dilwana tse di mo moleng mongwe le mongwe.









## Maemo a bosa



Lebelela maemo a bosa mo setshwantshong sengwe le sengwe mme morago o tlhophe ditikara tse di nepagetseng go bontsha gore o tshwanetse go apara eng fa maemo a bosa a eme jaana.







A re direng

Jaanong kgomaretsa setikara go bontsha gore maemo a bosa a  
eme jang mo setshwantshong sengwe le sengwe.

Kgomaretsa  
dikgomaretswi (ditikara)  
mo diphatlheng tse di  
nepagetseng.



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?

Ke maemo af e a bosa a a bontshwang mo setshwantshong  
sengwe le sengwe?

O akanya gore mosetsana yo o mo puleng o ikutlwajang?  
Goreng?

Ke ditshwantsho dif e tse di bontshang maemo a a tsididi?  
Re apara eng fa go le tsididi?

Ke ngwana of e yo o bonalang a itumetse?

Ke ngwana of e yo o bonalang a tshogile?





## Kgweditharo 2 – Béke 6-10

5.I





A re kwaleng




# inama

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago. Simolola mo leronthoronthong mme morago o dikologe.



Thala dikutu tsa ditshese.







5.2




A re kwaleng

Tlatsa tlhaka i mme o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko  
kwa godimo.

th\_i\_n\_i



tlhap\_i




pod\_i



z\_i\_p\_i




pe\_i\_p\_i



ph\_i\_n\_i

Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikatara go bontsha tiro e ntle.



45

Morutabana: Saena

Letlha




5.3



Leina la  
me ke:



A re opeleng



E opeleng ka tshunu ya  
"Mollo o a šwa"

Kgomaretsa  
dikgomaretswi (ditikara)  
mo diphatlheng tse di  
nepagetseng.

## Pina ya maemo a bosa

Maemo a bosa, maemo a bosa,  
maemo a bosa a eme jang ka jeno?


Re bolelele Pule, re tlottlele Ati,  
maemo a bosa a eme jang ka jeno?

A go maru?  
A pula ya na?  
A go thibile ka jeno?

A go phefo?  
A go segagane?  
Maemo a bosa a eme jang ka jeno?

A go letsatsi? A go letsatsi?  
A go letsatsi ka jeno?

Ee go letsatsi, ee go letsatsi,  
Ee go letsatsi ka jeno.





5.4



A re kwaleng

Maemo a bosa a eme jang beke e? Kgomaretsa setikara mo phatlheng e e nepagetseng go bontsha gore maemo a bosa a eme jang letsatsi lengwe le lengwe mo bekeng e.

Morago o kgomaretse sefatlhego se se nyenyang (tshegang) go bontsha gore ke maemo afe a bosa a o a ratang le sefatlhego se se tlhontseng go bontsha maemo a o sa a rateng.


Kgomaretsa  
dikgomaretswi (ditikara)  
mo diphatlheng tse di  
nepagetseng.

Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				



A re kwaleng

Khalara dibopego ka mmala wa maronthorontho a a mo go tsona go bona gore ke setshwantsho mang.



47

Morutabana: Saena

Letlha


5.5



A re baleng

## Kgweditharo 2 – Beke 6-10

Gatisa palo. Dirisa menwana ya gago go bontsha palo nngwe  
le nngwe mme morago o sale morago mela ya maronthorontho  
go batla palo e e nepagetseng ya dilwana.



5.6



A re baleng

Lebelela ditshwantsho mme o bue gore bana  
ba ba dira eng o bo o bue gore a se dirwa bosigo  
kgotsa motshegare. Jaanong khalara letsatsi fa  
e le gore o se dira motshegare le ngwedi fa e le  
gore o se dira bosigo.

go robala



go palama bese



go thuma



go bogela tv



kwa sekolong



go tshameka bolo



Morago o bue gore o dira ditiro tse ka nako mang.



maitseboa



moso

bosigo







5.7



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?  
Re itse jang gore ke letlhhabula?

Kgomaretsa  
dikgomaretswi (ditikara)  
mo diphatlheng tse di  
nepagetseng.



5.8



A re kwaleng

Sega tshate mme o kgomaretse seatla. Morago o e retolole go bontsha gore ke setlha sefe. Bolelela tsala ya gago gore o rata eng ka ga setlha sengwe le sengwe.

## Dikgakologo



Selemo



Mariqa



Lethhabula





5.9



A re direng

Sega tšhate mme o kgomaretse seatla. Morago o e retolole go bontsha dinako tse di farologaneng tsa letsatsi. Bolelela tsala ya gago gore o dira eng ka nako eo.



Moso






Motshegare



Bosigo



Maitseboa



5.10



A re kwaleng

Khalara setshwantsho se o bo o bua  
gore ke setlhha sefe.



Kgomaretsa  
ditikara tsa letlhare  
go feleletsa  
setshwantsho sa  
gago.



Leina la  
me ke:

Morutabana: Saena

Letlhha




53

# Mesego (tse-disegelletseng)



3 ↔ 3   1 ↔ 1   2 ↔ 2   1 ↔ 1

5   2   4



54

## Ditomino tsa ditshwantsho:

Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho a mantsho mme morago o golaganye dipalo le ditshwantsho tse di nepagetseng

## Maleane kana Phazele:

Dirisa marago a ditomino tsa ditshwantsho mme o age maleane kana phazele. E thusa go aga molelwane o o kwa ntle pele.

## Dikarata tse di nyalanang:

Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho a mantsho mme morago o nyalyane dikarata le diboloko tse di mo tsebeng ya 14.


## Motshameko wa Kgakologelo:

Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho a mantsho. Tlhakatlhakanya (šafola) dikarata mme o di pake mo godimo ga tafole o di ribegile. Jaanong ribogolola dikarata di le pedi ka nako e le nngwe. Fa di nyala o ka nna wa di baya fa You can also play snap with these cards.

## Dibuka tse di buisiwang:

Sala ditaelo morago mme o bope buka e ya mesego (tse-di-segeletsweng). Tsamaya ka yona kwa gae mme o e buisetse ditsala tsa gago le masika a gago.





# MESEGO (TSE-DI-SEGELETSWENG)



A re direng

Sega tsebe mo moleng o o maronthorontho mme morago o kgomaretse tsebe mo sephuthelong se se kwa morago go dira kgetsana. Tsanya mesego (tse-di-segeletsweng) mo kgetsaneng e gore di se ka tsa latlhenga.



KGOMARETSA FA


KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA



KGOMARETSA FA



4



1



2





4

5



3




2

5




1



3





11

12

13

14

15

16







17

18


19

20







SETSWANA ts. b, l.3




a b c d e f g h i j k l m




n o p q r s t u v w x y z



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Re a ja.

Re ja bebetsididi.

4

5



Nomsa le Amo.

Amo o dingwaga  
di b.

8

1






Re a kgweetsa.

6

Re a buisa.

3



Katse ya me.

Re a tshameka.

2



7